

# SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexamapers.co.za](http://www.saexamapers.co.za)





# **basic education**

**Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)**

**LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)**

**2023**

**TLHAHLO YA GO SWAYA**

**MEPUTSO: 80**

**Palomoka ya matlakala a tlhahlo ya go swaya ke 13.**

**KAROLO YA A: PADI****POTŠIŠO YA 1: KGATI YA MODITI – OK Matsepe****1.1 SETSOPOLWA SA A**

- 1.1.1 (a) Ba dule mmogo. (1)  
 (b) Ba kgerogane hlogwana ya tšie. (1)
- 1.1.2 1 C/Mmatswale wa Thibathibetša.  
 2 D/Mmago Nkgotlelele.  
 3 A/Morwa wa Ntshwarele.  
 4 E/Setlogolo sa Mmatshepho. (4)
- 1.1.3 • Ga a na nnete.  
 • Ga a na ponelopele.  
 (E TEE fela.) (1)
- 1.1.4 Moya wa manyami.  
 • Setšhaba se nyamile ka ge ba bona e ke bogoši motseng wa bona bo a hwelela.  
 • Ba ka se sa kgona go ja ka ge ba be ba hwetša dibego. (3)
- 1.1.5 • Moanegi o re utollela dimelo tša baanegwa. (O re utullela semelo sa Sefatamollo sa go hloka nnete setšhabeng.)  
 • Moanegi o re utollela maikutlo a baanegwa. (Setšhaba sa Sefatamollo se nyamile ka ge ba ipona ba loba bogoši.) (2)
- 1.1.6 • Go ka ba le khutšo mo motseng ka ge kgošikgolo e tla be e beilwe setulong.  
 • Dikgoši di ka thoma go gerulana ka ge ba tla be ba ntšhitšwe dijo ka ganong/ ba se sa hwetša dibego.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa. (2)
- 1.1.7 • Mmatshepho o ile a goroša ngwetši yeo e belegego ngwana wa mošemanne, Nkgotlelele, wa go tlo buša setšhaba.  
 • Nkgotlelele o ile a direlwa monyanya wa go bewa setulong sa bogoši a ba a neelwa tšohle tša bogoši. (2)
- 1.1.8 Maikutlo a go nyama/swaba/go kwa bohloko.  
 • Sefatamollo ga se a kgone go phetha ka fao a tshepišitšego setšhaba sa gagwe.  
 • Setšhaba se nyamile ka ge ba lemoga gore tshepišo ya Sefatamollo e foloditše, go lokišetšwa monyanya wa go tlo bea Nkgotlelele setulong.  
 (E TEE fela.) (2)

## 1.2 SETSOPOLWA SA B

- 1.2.1 • Go bolelwa ka go iša mahlakore mošate.  
 • Magoši a be a nyalelana.  
 • Go bolelwa ka koma. (3)
- 1.2.2 • Sefatamollo ga se a iše lehlakore.  
 • Tetedi o belaela gore morwedi'agwe, Kwelapele o tla bolaelwa lefeela. (2)
- 1.2.3 (a) 'Lehlakore.' (1)  
 (b) 'Ga go mpa ye e ratago go selela e nngwe.' (1)
- 1.2.4 • Dikgomo di ile tša ya go nyala Kgabagare go e na le gore di goroše Kwelapele.  
 • Kgabagare le Kwelapele ke bagadikane bao ba sa ratanego, go tloga malapeng a gabobona. (2)
- 1.2.5 • Mmatshepho a ka ya go boledišana le Sefatamollo gore a hwetše lebaka leo le mo paledišitšego go tla monyanyeng.  
 • Mmatshepho a ka tlogela Sefatamollo ba se nwešane meetse.  
 • Mmatshepho a ka bega Sefatamollo magošing ao a agelanego le yena.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
 (E TEE fela.) (1)
- 1.2.6 • Ditiragalo tša padi di dikologa godimo ga gagwe.  
 • Setšhaba se gana Mmatshepho a buša ka ge e le mosadi.  
 • Mmatshepho o laleditše magoši go tla monyanyeng wa Nkgotlelele ge a bewa kgoši, a mangwe magoši a se tle monyanyeng woo.  
 • (TŠE PEDI fela) (2)
- 1.2.7 Kgegeophetogi ke tsela yeo mongwadi a rumilego ditaba tša padi ka tsela yeo re bego re sa e lebelela.  
 • Mongwadi o atlegile ka go tšweletša thekniki ye, ka ge re be re se ra letela gore Nkgotlelele a ka bewa bogoši ka ge setšhaba se be se sa nyake go bušwa ke lehwepe. (2)
- 1.2.8 Balwi ke baratani/Batho ba a lwa ba bowe ba swarelane. (1)
- 1.2.9 • Nka mo eletša gore a ye go boledišana le yena.  
 • Nka mo eletša gore a kgopele magoši a kgauswi le yena go yo botšiša gore molato ke eng.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa. (2)

[35]

**POTŠIŠO YA 2: DILO TŠELA KE BATHO – MC Mphahlele****2.1 SETSOPOLWA SA C**

- 2.1.1 (a) 'O be a ipshina.' (1)  
 (b) 'Ke go tlotša meriri ka makhura mme ya kamiwa ka sekamo sa go fiša.' (1)
- 2.1.2 1 E/Lephodisa.  
 2 A/Ngwanenyana.  
 3 D/Rakgadi.  
 4 B/Mošemane. (4)
- 2.1.3 O be a le sehlogo. (1)
- 2.1.4 Wa manyami.  
 • Bana ba ba be ba hlaka.  
 • Bana ba be ba tšhaba rakgadi wa bona kudu. (3)
- 2.1.5 • Moanegi o re utollela dimelo tša baanegwa.  
 (O re utolla semelo sa rakgadi Mmaphefo sa go ba sehlogo.)  
 • Moanegi o re utollela maikutlo a baanegwa.  
 (Maikutlo a bohloko a bana ba Mashudu a go hloka lefelo la go dula./Maikutlo a lethabo go Mashudu ge a dula le mosadi Wammala.) (2)
- 2.1.6 • Mukhabudi le Lufuno ba ka tšhaba ka gae.  
 • Mukhabudi le Lufuno ba ka nyaka thušo go ba bangwe ba leloko.  
 • Mukhabudi le Lufuno ba ka ya go nyaka thušo go badirelaleago.  
 • Mukhabudi le Lufuno ba ka ineela go diokobatši.  
 • Mukhabudi le Lufuno ba ka gopola go ipolaya.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
 (TŠE PEDI fela.) (2)
- 2.1.7 • Mukhabudi le Lufuno ba atlegile bophelong.  
 • Mukhabudi le Lufuno ba ile ba swarelana le tatago bona. (2)
- 2.1.8 A manyami.  
 • Ke nyamišwa ke gore Mashudu ga a na maikarabelo le lerato.  
 • Bana ba gotše ka ntle le kgodišo ya motswadi.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
 (E TEE fela.) (2)

2.2 **SETSOPOLWA SA D**

- 2.2.1 • Go bolelwa ka sekolo.  
 • Go bolelwa ka dišepine.  
 • Go bolelwa ka *Konstable*.  
 • Go bolelwa ka setšene.  
 • Go bolelwa ka galase.  
 (TŠE THARO fela.) (3)
- 2.2.2 • Meisie o be a hlakišwa ke bana ba gagwe.  
 • Mošemane wa gagwe Basi o be a enwa madila a kgoga patše. (2)
- 2.2.3 (a) 'a bina gare.' (1)  
 (b) 'a duba thankga.' (1)
- 2.2.4 • Leina la puku ke *Dilo tšela ke batho*.  
 • Rakgadi Maphefo o be a bitša Mukhabudi le Lufuno go re ke dilo tšela.  
 • Mafelelong mola ba atlegile a ba bitša batho.  
 (TŠE PEDI fela.) (2)
- 2.2.5 • Basi a ka mo hloriša.  
 • Basi a ka mmolaya.  
 • Basi a ka mo raka ka lapeng.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
 (TŠE PEDI fela.) (2)
- 2.2.6 Ga wa swanela go tepeletša ngwana go goleng ga gagwe. (1)
- 2.2.7 Kgegeophetogi ke tsela yeo mongwadi a rumilego ditaba tša padi ka tsela yeo re bego re sa e lebelela.  
 • Mongwadi o atlegile ka go tšweletša thekniki ye, ka ge go be go se gwa letelwa gore Mukhabudi le Lufuno ba ka atlega ka ge ba bile le kgodišo ye boima.  
 • Go be go se gwa letelwa gore Mukhabudi le Lufuno ba ka swarela le tatago bona.  
 (E TEE fela.) (2)
- 2.2.8 • Ke be nka tšhaba ka gae.  
 • Ke be nka hloya Meisie.  
 • Ke be nka hloya Basi.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
 (E TEE fela.) (1)
- 2.2.9 • Ke be nka mo eletša gore a lemoge bohlokwa bja thuto.  
 • Ke be nka mo eletša gore a tlogele diokobatši ka ge di le kotsi.  
 • Ke be nka mo eletša gore a ye go Mafelo a Tsošološo/  
 Kagolefsa. (*Rehab centres*.)  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
 (TŠE PEDI fela.) (2)
- [35]

**KAROLO YA B: PAPADI/TERAMA****POTŠIŠO YA 3: DI ŠITILE PHAAHLA – SN Tseke****3.1 SETSOPOLWA SA E**

- 3.1.1     1. E/Monna wa Lefagwana.  
              2. D/Mošomimmogo wa Theepe.  
              3. B/Mmago Lefagwana.  
              4. A/Tatago Tlhakolane. (4)
- 3.1.2     • O bohlale.  
              • O na le mathaithai.  
              • Ke mphetakapejana. (3)
- 3.1.3     Ke Namele. (1)
- 3.1.4     Sebjalebjale.  
              • Go bolelwa ka mphato wa maramatlou.  
              • Go bolelwa ka kgomo ya kanapa.  
              • Go bolelwa ka barutwana.  
              (TŠE PEDI fela.) (3)
- 3.1.5     • Go tšweletša dimelo tša baanegwa.  
              • Go utolla maikutlo a baanegwa.  
              • Go re babogedi ba kwešiše tše ba di bonago le tše ba di kwago.  
              • Go hlaloša tikologo.  
              • Go dira go re baanegwa ba hlaloše ditiragalo ka bobona.  
              (TŠE THARO fela.) (3)
- 3.1.6     • Theepe o tšhogile.  
              • Barutiši ga ba swanelo go ratana le bana ba sekolo.  
              • Mosadi ke wa go kgopelwa ka mmaditsela batswading ba gagwe.  
              (E TEE fela.) (2)
- 3.1.7     A manyami.  
              • Ke nyamišwa ke gore barutwana ba ka se hwetše tsebo/thuto yeo e swanetšego.  
              • Barutiši ba ba gola tšelete ya mmušo ka tsela ya bofora.  
              Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
              (E TEE fela.) (2)

**3.2 SETSOPOLWA SA F**

- 3.2.1     • ‘Meetse.’  
           • ‘Dintlwana tša boširelo.’  
           • ‘Palomoka ya tšelete ya meago yeo e sa šomego selo mo sekolong.’ (3)
- 3.2.2     Tlhakolane :  
           • O re ke ‘Moditi wa mphato wa rena.’  
           • O re ke ‘Monna wa kweššo le lerato.’  
           • O re ke ‘Monna wa mafolofolo go tša tšwelopele.’ (3)
- 3.2.3     ‘O boditšwe semmušo re le gona ka moka barutwana gore o tla ba mmaditsela wa rena.’ (1)
- 3.2.4     Wa lethabo.  
           • Ke thabišwa ke go re Namele ke kgale a ikgwerantšitšhe le bana ba sekolo bjale ke yena a rongwago go hlogo ya sekolo.  
           Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa. (2)
- 3.2.5     • Go utolla seemo sa ditaba.  
           • Go tšweletša maikutlo a baanegwa/babapadi.  
           • Go efoša ditšhitiso.  
           • Go hlahlala babadi.  
           (TŠE THARO fela.) (3)
- 3.2.6     (a) Setlatla. (1)  
           (b) Tlamegile. (1)
- 3.2.7     • Leina la puku ke *Di šitile Phaahla*, se se ra go re ditiragalo tša ka pukung ye di bothata mo e lego gore motho ga a kgone go di hlatha/go di rarolla gabonolo.  
           • Mathata a puku ye a boima go ka a rarolla.  
           (E TEE fela.) (1)
- 3.2.8     • Ba ka bitšwa pele ga Lekgotlataolo la Sekolo.  
           • Ba ka begwa go ba Kgoro ya Thuto.  
           • Ba ka fiwa kgalemo ya molomo/Ba ka rakwa mošomong.  
           (TŠE PEDI fela.) (2)
- [35]

POTŠIŠO YA 4: GA LE BATSWADI BA SELO – Phillip Mothupi

## 4.1 SETSOPOLWA SA G



## 4.2 SETSOPOLWA SA H

- 4.2.1     
  - Go bolelwa ka setatamente.
  - Go bolelwa ka tšhelete.
  - Go bolelwa ka maphodisa. (3)

4.2.2     (a) Ke banyalani/Ke monna le mosadi. (1)  
             (b) Ke bagwera/bakgotse. (1)  
             (c) Ke morwedi le mma. (1)

4.2.3.    'Lefotwana e sego la qago o hloba le qaela.' (1)

- 4.2.4     • Go utolla seemo sa ditaba.  
           • Go tšweletša maikutlo a babapadi.  
           • Go efoša ditšhitiso.  
           • Go hlahlala babadi.  
           (TŠE THARO fela.) (3)
- 4.2.5     Thulano ya ka ntle.  
           • Nkareng o thulana le Setongwane mabapi le tšelete yeo Setongwana a rego ba e jele mmogo.  
           • Setongwana o thulana le Nkareng ka ge Nkareng a boditše maphodisa gore Phafana o katile Pulane.  
           (E TEE fela.) (2)
- 4.2.6     • Wa go tlaiša Pulane ka go mo rekišiša bjala.  
           • Wa go uta molato wa Phafana wa go kata Pulane. (2)
- 4.2.7     O išitšwe lefelong la polokego. (1)
- 4.2.8     Wa manyami.  
           • Nkareng o nyamišwa ke ge Setongwane a sa bone phošo ge Phafana a katile Pulane. (2)  
           [35]

**PALOMOKA YA KAROLO YA B:** 35

**KAROLO YA C: KANEGELOKOPANA****POTŠIŠO YA 5: KHUPAMARAMA – Mamphoku Mamabolo****5.1 'MOHLOMONGWE KE TLHABOLOGO' – JRL Rafapa****SETSOPOLWA SA I**

- 5.1.1 (a) Ke banyalani (Ekwang ke mosadi wa Moswananoši/Moswananoši ke monna wa Ekwang.) (1)  
 (b) Ke mogolo le moratho/Ke bana ba motho. (1)  
 (c) Ke mma le morwedi. (1)
- 5.1.2 'Morwalo wa thaba.' (1)
- 5.1.3 (a) 'A se ba tsentšhe ka mahlo a batho.' (1)  
 (b) 'O lekile go tima mollo.' (1)
- 5.1.4 Ke ka lebaka la gore monna wa gagwe o mo rakile. (1)
- 5.1.5 Wa ntwa.  
 • Ngwetši e ntšhwa ka sefero e bofetšwe morwalo.  
 • Monna o mo emišeditše lepara. (3)
- 5.1.6 • Monna le mosadi ge ba na le mathata ba swanetše go dula fase ba rerišane.  
 • Basadi ga ba swanelo go hlorišwa. (2)
- 5.1.7 • Mafetšo ke a makopana.  
 • Mafetšo ga a fege babadi. (2)
- 5.1.8 A manyami.  
 • Ke nyamišwa ke go bona monna a rwadišitše mosadi morwalo eibile a mo swaretše lepara. (2)
- 5.1.9 • Morwa wa Ekwang a ka ya le naga.  
 • Morwa wa Ekwang a ka ipolaya.  
 • Morwa wa Ekwang a ka swarelwgo emišetša mosadi lepara.  
 Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
 (TŠE PEDI fela.) (2)

## 5.2 'O MO TŠHABE PARAPARA!' – M Mamabolo

## SETSOPOWA SA J

- 5.2.1      1 D/Monna wa go tshwenywa ke badimo.  
               2 A/Monna wa go ikhumiša ka dikgomo tša batho.  
               3 E/Hlatse ya bohodu bjoo bo dirilwego.  
               4 B/Monna/Kgoši ya go šireletša basenyi. (4)
- 5.2.2      'Wa mohuta wo wa bo Maziri ga o nyakege bathong.' (1)
- 5.2.3      • Go bolelwa ka go rarollwa melato kgorong.  
               • Go bolelwa ka tumelo go badimo. (2)
- 5.2.4      Hlogo ya kanegelokopana ke 'O mo tšhabe parapara.'  
               • Kgoši o be a kgethologanya setšhaba.  
               • Kgoši o be a šireletša mahodu a go tsebega mo motseng. (2)
- 5.2.5      • Moanegi o re anegela ditiragalo kgato ka kgato.  
               • Moanegi o re utollela dimelo tša baanegwa.  
               • Moanegi o re tšweleletša ditiragalo ka tsela ya poledišano. (3)
- 5.2.6      Matseno a kanegelokopana ye ke a makopana.  
               • A tšweletša tikologo ya lefelo e lego Seokela.  
               • A na le maatlakgogedi.(Mmadi o tla rata go tseba gore ke ka lebaka la eng badudi ba Seokela ba kgeilwa ke seokelela.) (2)
- 5.2.7      Go ikokobetša/Boikokobetšo. (1)
- 5.2.8      • Ke be ke tla e bega maphodiseng.  
               • Ke be ke tla ya ka lešakeng la gagwe ka tšea kgomo.  
               • Ke be ke tla boledišana le yena gore a ntefe.  
               Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa.  
               (TŠE PEDI fela.) (2)

PALOMOKA YA KAROLO YA C: 35

**KAROLO YA D: THETO****DIRETO TŠA SESOTHO SA LEBOA – Prof. DM Kgobe****POTŠIŠO YA 6****6.1 'GO POKOLO' – OK Matsepe**

- 6.1.1     • Moreti o makatšwa ke go bona pokolo e na le sefapano magetleng/mokokotlong.  
           • Moreti o ipotšiša gore se ka ba se lebetšwe magetleng a pokolo na.  
           • Moreti o duma go swana le pokolo ka ge sefapano e le seka sa tumelo.  
           • Moreti o hlompha bogolo bja Modimo.  
           (TŠE PEDI fela.) (2)
- 6.1.2     • Go go makala go fetša nka se ke,  
           Gore sefapano o se belegetše eng.  
           • Na se lebetšwe go wena e seng  
           Neng ka ntle ga letšatši lela ke se seke? (2)
- 6.1.3     • Morumokwanofelo/phetši. (-na.)  
           bona  
           mpona  
           • Morumokwanotia. (-ona.)  
           bona  
           mpona  
           • Morumokwanokgaotši (-se.)  
           botse  
           bose  
           (TŠE PEDI fela.) (2)
- 6.1.4     Mo. (1)
- 6.1.5     C/Sonete.  
           • Se na le methalotheto ye lesomenne. (2)
- 6.1.6     • Potšišoretoriki.  
           • Go botšišwa potšišo yeo e sa hlokego/nyakego karabo. (2)
- 6.1.7     A ke go amogetše/le nna o tla mpona,  
           • Se arola mothalotheto ka dikarolometara tše pedi.  
           • Se tliša kwano ya dikgopolole tše di fapanego mothalothetong.  
           • Se tliša kgaogano ya dikgopolole tše di fapanego mathalothetong.  
           (TŠE PEDI fela.) (3)
- 6.1.8     • Tshwantšho e bonagala methalothetong ye 12 ya mathomo mo moreti a retago pokolo ka mešomo ye mebotse.  
           • Tirišo ke methalo ye 2 ya mafelelo mo moreti a lebogago pokolo. (2)

- 6.1.9 Re ithutile gore:
- Pokolo ke sephedi sa go gatelelwa le go ba le kgotlelelo.
  - Le ge e nyatšega mediro ya yona ke yeo e ka re tsentšhago legodimong. (2)
- 6.2 'RE MADIMABE BJANG' – OK Matsepe
- 6.2.1 • Sereto se na le methalotheto ye 27.  
• Sereto se na le ditematheto tše 9.  
• Thematheto ye nngwe le ye nngwe e na le methalotheto ye 3. (Thesete.)  
• Methalotheto ke ye mekopana, ya magareng le ye metelele. (TŠE THARO fela.) (3)
- 6.2.2 • 'Tše kae dihlogo ke tše di fihlilwego.'  
• Phefolo/ Pebofatšo. (2)
- 6.2.3 • Moreti o bona ditiro tše mpe tše di ba diragalelago di na le mong.  
• Moreti o duma ge modiri a ka ba botša gore ba mo lefe bjang gore ba be le bana. (2)
- 6.2.4 (a) Bana re a ba belega eupša ba a hlokofala. (1)  
(b) Bana ga ba gona ka fao ga go seo re ka se dirago. (1)  
(c) Re tšofetše/godile/ga re sa kgonas go belega. (1)
- 6.2.5 • Monna.  
• Moreti o re: 'mmagobanake tlogela go riboga/Moreti o bolela le mosadi wa gagwe.' (2)
- 6.2.6 • Go tlaleletša kgopolos.  
• Go tiisetša/gatelelala kgopolos. (2)
- 6.2.7 A manyami.
- Ke nyamišwa ke gore moreti o belega bana e fela ba a hlokofala.
  - Ke nyamišwa ke gore ke kgale a phasa badimo e fela ba sa mo thuše ka selo.
- A kwelobohloko.
- Ke mo kwela bohloko ka gore ga a kgone go bona/lemoga gore pelelgo go yena ga e gona
  - Ke mo kwela bohloko gobane dingaka go yena e le mejela.
- Dikarabo tša balekwa tša maleba di tla amogelwa. (3)

**PALOMOKA YA KAROLO YA D:** 35  
**PALOMOKA YA TLHAHLOBO:** 70